

N/A

LP38511TSX-1.8/NOPB

Karolo ea Karolo:	LP38511TSX-1.8/NOPB
Moetsi / Mochini:	N/A
Tlhaloso ea Sehlahisoa	IC REG LIN 1.8V 800MA DDPAK
Datasheets:	
Boemo ba RoHs	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
Sekepe se Tsoang ho	Hong Kong
Tsela ea Shipment	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

KOPO EA HO

QOTSA

Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona lithaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.

Lithaloso tsa LP38511TSX-1.8/NOPB

KAROLO EA KAROLO	LP38511TSX-1.8/NOPB
MOETSI	N/A
TLHALOSO	IC REG LIN 1.8V 800MA DDPAK
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
LEQEPHE LA LINTLHA	
VOLTAGE DROPOUT (MAX)	0.26V @ 800mA
VOLTAGE - PHATLALATSO (MIN / FIXED)	1.8V
VOLTAGE - PHATLALATSO (MAX)	-
VOLTAGE - INPUT (MAX)	5.5V
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	DDPAK/TO-263-5
SEHLOOHO	-
LITŠIRELETSO TSA TŠIRELETSO	Over Current, Over Temperature, Short Circuit
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	TO-263-6, D ² Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA
PSRR	73dB ~ 70dB (120Hz ~ 1kHz)
TLHAHISO EA MOFUTA	Fixed
KOPO EA HO HLAHISA	Positive
MABITSO A MANG	LP38511TSX-1.8 LP38511TSX-1.8-ND
MOCHESO O SEBETSANG	-40°C ~ 125°C
PALO EA BATSAMAISI	1
MOFUTA OA HO THABA	Surface Mount
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	3 (168 Hours)
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
TLHALOSO E QAQILENG	Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 800mA DDPAK/TO-263-5
HONA JOALE - SUPPLY (MAX)	13mA
HONA JOALE - LI-QUIESCENT (IQ)	3.5µA
HONA JOALE - PHATLALATSO	800mA
LINTLHA TSA HO LAOLA	Enable
BASE PART NUMBER	LP38511

Metsu e amanang

LP38511TSX-1.8/NOPB	Morekisi oa LP38511TSX-1.8/NOPB	Mofani oa LP38511TSX-1.8/NOPB
Theko ea LP38511TSX-1.8/NOPB	LP38511TSX-1.8/NOPB Litšoantšo	Setšoantšo sa LP38511TSX-1.8/NOPB
Datasheet ea PDF ea LP38511TSX-1.8/NOPB	LP38511TSX-1.8/NOPB Download Datasheet	Datasheet ea LP38511TSX-1.8/NOPB
LP38511TSX-1.8/NOPB Stock	Reka LP38511TSX-1.8/NOPB	Reka LP38511TSX-1.8/NOPB
LP38511TSX-1.8/NOPB	Mofani oa	Morekisi oa

Lihlahisoa tse amanang

<p>LP38511S-1.8EV Bahlahisi: N/A Tlhaloso: BOARD EVAL FOR LP38511S-1.8 VREG E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 5629 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LP38512MR-ADJEV/NOPB Bahlahisi: N/A Tlhaloso: BOARD EVALUATION FOR LP38512 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 2073 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LP38511TS-1.8/NOPB Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC REG LIN 1.8V 800MA DDPAK E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 103169 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LP38511TJ-1.8/NOPB Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC REG LIN 1.8V 800MA TO263 THIN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 86713 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LP38511TJ-ADJEV Bahlahisi: N/A Tlhaloso: BOARD EVAL FOR LP38511TJ-ADJ E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 1917 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LP38512TJ-1.8/NOPB Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC REG LIN 1.8V 1.5A TO263-5THIN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 79374 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LP38511TS-1.8EV Bahlahisi: N/A Tlhaloso: BOARD EVAL FOR LP38511TS-1.8 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 4244 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LP38512TJ-ADJ/NOPB Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO263 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 65428 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LP38511TJ-ADJ/NOPB Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC REG LIN POS ADJ 800MA TO263 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 74003 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LP38512S-1.8EV Bahlahisi: N/A Tlhaloso: BOARD EVAL FOR LP38512S-1.8 VREG E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 5679 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LP38512MRX-ADJ/NOPB Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC REG LIN POS ADJ 1.5A 8SO E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 87925 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LP38512MR-ADJ/NOPB Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC REG LIN POS ADJ 1.5A 8SO E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 74012 pcs</p> <p>RFQ</p>